

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Tshivenda

May 2020 Edition 2



**Health sector
readied for
COVID-19
spike**

Page 6



**Jobless
to receive
distress
funding**

Page 9

Schools to re-open in phases

SCHOOL PERSONNEL are returning to work on set dates during May to prepare for the return of Grade 7 and matric students in June, with subsequent grades being phased in over a period of time.

More Matshediso

The Department of Basic Education has revised the school calendar to keep learners and teachers safe as South Africa continues to fight the coronavirus (COVID-19) pandemic.

Basic Education Minister Angie Motshekga says the plan is that Grade 12 and 7 learners go back to school on 1 June 2020. Office-based staff returned to

work on 4 May, school management teams on 11 May and teachers on 18 May to allow sufficient time for schools to be prepared for the return of the first batch of learners.

The school calendar will be gazetted once the administrative work has been completed.

Furthermore, special arrangements will be made to permit learners and teachers who are currently in other towns or cities, provinces and/or neighbouring countries to return to

their schools and places of residence.

A special dispensation will also put in place for learners who experience barriers to learning.

Catch-up programme

Following the announcement of the national lockdown by President Cyril Ramaphosa, the Council of Education Ministers agreed to focus on a catch-up programme for when learners return to school and, in the

meantime, to double efforts to promote learning and teaching in homes.

"We are grateful that our partners have made great strides to reach out to as many learners as possible, with the provision of curriculum support during the COVID-19 lockdown," Minister Motshekga says.

The department has used 123 radio stations and six television channels, with a total reach of over 35 million people, to minimise the impact of the national

lockdown on schoolchildren by putting learning support within their reach.

In addition to the 13 radio stations of the SABC, which broadcast in all official languages, 110 community radio stations are also involved in carrying curriculum content on a daily basis.

The radio lessons provide curriculum support lessons to learners in various grades, including early childhood de

• Cont page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



"ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON MANDELA NA U FAJA AFRIKA TSHIPEMBE LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHO THE."

Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATSHETO HAVHO VHU SHUME KHWINE
RI GUDA KHA VHO MADIBA



Kha ri farisane kha nndwa yashu ya u lwa na COVID-19

Lifhasi lothe nga vhubhara lo fara tshi konqalo nga dwadze ja tshitzhili tsha corona, line ja khou phadalala nga luvhilo. Khaelo a i athu u wanala. U mona na lifhasi, vhathu vha tshivhalo tshi fhiraho 3.4 milioni vho kavhiwa na uri ho no lovha vha fhiraho 240,000. Ngangoho hezwi ndi zwifhinga zwi lemelaho.

Musi hu tshi tiwa mulevho wa tshimo tsha tshivo tsha lushaka vhegeni dza rathi dzo fhiraho, Afrika Tshipembe jo vha ji na zwiwo zwo khwathisedzwaho zwa u kavhiwa nga tshitzhili tsha corona zwa 61. Naho tshivhalo itsi tshi fhasi, kuvhonele kwa vhaqivhi na tshenzhemo ya dzitshakatshaka zwo sumbedzi sa uri u kavhiwa hu nga gonya nga ndila khulwane nahone nga luvhilo. Ndo amba uri hu tea u dzhiwa maga a ndeme nahone nga u tshanya.

Maga ayo – ane a katela nyiledza u bva mahayani ya lushaka lwothe na u valwa ha mikano yashu – o sumbedza u shuma kha u lengisa u phadalala ha vhulwadze.

Hezwi two konadzea ngauri vhunzhi ha MaAfrika Tshipembe vho tevhedzela mbetshelwa dza nyiledza u bva mahayani, u ita maitele a u sa vha tsinitsini na vhaire na u ambara masiki wa khofheni. Ndi a vha rwelwa zwanda kha hezwi na huire u qidzima he vha ita.

Kha luja ulu lwa musi ri tshe katina dwadze, marwe mashango a na zwivhalo zwinzhi zwa u kavhiwa u fhira zwine ra vha nazwo. Hune ra vha hone zwi no – hune ra vha na maqulha a 46 u bva tshe ra rekhoda tshivo tsha vhu100 tsha tshitzhili tsha corona – ri na zwiwo zwo khwathisedzwaho zwa 6,783. Italy, line tshivhalo tsha lo tsha vhathu tsha fana na tshashu,

jo no vha na zwiwo zwi fhiraho 140,000 ngeno United States ji na zwiwo zwi swikaho hanefha kha 700,000 hu tshi khou vhalwa kha duvha ja vhu-46.

Fhedzi izwi a zwi ambi uri phanzi yo pfuka. Afrika Tshipembe a ji athu tou swika matshakeni a u kavhiwa. Modele yothe ya sainthifiki i sumbedza uri phimo ya u kavhiwa i do isa phanqa na u engedzea nga luvhilo kha miwedzi i si gathi i qaho.

Fhedziha, luvhilo lune vhulwadze ha phadalala ngalwo na tshivhalo tsha vhathu vhane vho kavhiwa zwi do bva nga zwine ra khou ita zwazwino. Ndi ngazwo hune u leludzwa ha nyiledza u bva mahayani hu tshi qodha u itwa nga zwitoku na nga u thogomela. Ndi nga nthani ha zwenezwi hune vhunzhi ha ndaulo dzi tea u dzula dzo ralo na uri ndi zwa ndeme uri vhathu vha dzi tevhedzele. Ndi a zwi qivha uri izwi zwi lemela hani na uri ndi a pafesesa mbilaelo dzine vhunzhi ha vhafunashango vha vha nadzo nga ha ndila ine ndaulo idzi dza khou dzhemelala ngaho na u shaedza kha pfanelo dzavho. Fhedzi hezwi zwothe ndi zwa ndeme. Ndivho yashu khulwane ndi u vhulunga vhutshilo.

U sa vha tsinitsini na vhaire na tsiravhulwadze yo teaho zwi kha di vha vhupileli hashu ha nthesa kha nndwa iyi. Hezwi ndi zwone zwine zwa vhigela ndaulo dze ra dzi vhekanyela u dzi shumisa kha levele 4 ya vhufhinduli hashu. Vhusedzi hashu ho disendeka nga vhunzhi ho khwathisedzwaho, data ya sainthifiki na ya zwa ikonomi khathihi na maitele a nthesa a dzitshakatshaka.

Kha khatulo ya 1995 ya Khothe ya Ndayotewa ye i sa tanganedze ndaqiso ya zwa masheleni, Vho Justice Arthur Chaskalson vho nwalauri: "Pfanelo dza vhutshilo na tshirunzi ndi zwa ndemesa

kha pfanelo dzothe dza vhathu na tshiko tsha dziwe pfanelo dza muthu. Nga u dikumedzela riene vhae kha tshitzhavha tsho simiwo kha u dzhela nzhele pfanelo dza vhathu ri tea u dzihela nthia idzi pfanelo mbili u fhirisa dziwe dzothe."

Ndaulo dzine ra khou dzi shumisa dzo tewa kha vhudikumedzeli ha vhutshilo na tshirunzi, zwinzwa khwathisedza vhungoho – kha nyimele idzi dzo kalulaho – nyiledzo dza tshifhinga nyana kha dziwe pfanelo, sa u voholowa kha u ya hune wa funa na u tangana na vhaire.

Nga u ita izwi, Afrika Tshipembe a jo ngo fhambana na marwe mashango.

Nyanganyelo ya thihi tsha thanu ya tshivhalo tsha vhathu kha lifhasi vho khethelwa na u valelwa thungo kana vha kha nyiledza u bva mahayani ya lushaka, ngeno tshivhalo itsi tshi tshi khou engedzea nga u tshanya zwi tshi fhindula u gonya ha u kavhiwa. Izwi zwi katela mashango ane a vha na vhathu vhunzhi u fhira vhashu, sa India i na vhathu vha linganaho 1.5 bilioni.

Mashango manzhi a khou shumisa ndaulo dzi qodha vhathu vha tshi vha vhe mahayani nga zwifhinga zwo tiwaho sa zwine ra khou shumisa fhano. U kaliwa ha mitshimbili hu khou shumisa kha mashango o fhambanaho. Kha dorobo ya UK na France, Paris, u ya fhethu ha nnyi na nnyi zwo kaliwa lwa awara nkene nahone kha tshikhala tshikene u bva hune wa dzula hone.

Maga a pfareledzo na a thivhelo a fanaho na ashu a khou shumisa kha mashango o fhambanaho. Tsumbo, u rengiswa ha zwikambi nga tshifhinga tsha nyiledza u bva mahayani ho iliedza kana hu a haniwa fhethu ho fhambanaho na nga mivhuso yapo, hu tshi katelwa zwipi da

zwa Mexico, Hong Kong na Greenland, he nwedzi wo fhiraho ho bviswa nyiledzo ya thengiso ya zwikambi nga tshifhinga tsha nyiledza u bva mahayani u itela u fhungudza u kavhiwa khathihi na u 'itela u langa khakhathi dza u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi.'

Hu na zwinzhi zwe tshitzhavha tsha tahisa kha tsheo dza muvhuso dza u engedzwa ha thivhelo ya zwibveledza zwa mafola kha levele ya vhu. Tsheo i ngaho iyi i tou tea u sa qisa nyandano kha tshitzhavha, fhedzi zwo kakhela u humbulela uri Dziminista kana Phuresidennde vha khou ita kana u amba nga u funa kha fhungo ili.

Nga ja 23 Lambamai, ndi vhuqabu dzavho kha tshifhinga itsi zwo vha tshirunzi tsha tshitaluli tshine riene sa muvhuso ro kona nga khatsho u langa dwadze ili. Ri isa phanqa na u thetshelesa mbilaelo dza vhathu vhashu na uri ro dilugisela u ita ndivhanyiso dici linganyaho mbilaelo dza vhathu nga ha khaedudzine vho livhana nadzo hu tshi itelwa u vhulunga matshilo.

Kha tshifhinga itsi tshi lemeho, nungo dzashu dzothe dzi tea u sedza kha u vhona uri mutakalo na vhutshilo zwo vhulungea, uri ndisedzo ya zwilwa, madji, ndondola mutakalo, vhutsireledzi ha zwa matshilisano na thikhedzo ya tshitzhavha a zwi thithisi.

Kha nyimele idzi dzo kalulaho, sa muvhuso, sa vhathu vhone vhae na tshitzhavha hu do vha na zwifhinga zwine ra khakhela. Musi izwi zwi tshi itea, ri do zwi khakhulula. Fhedzi ri tea u isa phanqa, ri sa lati fulufhelo kana vhufhinduli hashu.

Nyimele ine ra diwana ri khayo i qodha ri na thuthuwedzo na u sa fhela mbilu. I qodha u vha na mbilu yavhuqabu na u fulufhelana vhukati ha vhone, vhadzulapo, muvhuso wawho, na vhukati ha riene vhae.

fhambanaho. Ro vha ri tshi khou dededzwa nga zwiimisa zwa dzitshakatshaka na tshenzhemo ya marwe mashango.

Ngoho ndi ya uri ri kha nyimele ine a ri na tshenzhemo yayo. Hu kha di vha na zwinzhi nga ha epidemiology (davhi ja saintsya mishonga ji sedzaho kha u phaqlala na u langwa ha vhulwadze kha vhathu) ya tshitzhili zwi sa divheiho. Ndi khwine u khakha kha sia ja vhlulondo ha u thivhela phanzi u fhirisa u badela zwihiulu nga u kundelwa zwino u nea khatulo ya ja matshelo.

Musi hu na mihibumbulo yo fhambanaho kha dziwe dza tsheo dze ra dzhia – na uri kha dziwe nyimele hu na zwi fhambanyaho zwigwada – muvhuso u khou dindina vhukuma kha u shuma nga ndila ine ya bveledza pfanelo dza vhutshilo na tshirunzi kha vhathu vhashu vhothe.

U thetshelesa vhathu vhashu na mbilaelo dzavho kha tshifhinga itsi zwo vha tshirunzi tsha tshitaluli tshine riene sa muvhuso ro kona nga khatsho u langa dwadze ili. Ri isa phanqa na u thetshelesa mbilaelo dza vhathu vhashu na uri ro dilugisela u ita ndivhanyiso dici linganyaho mbilaelo dza vhathu nga ha khaedudzine vho livhana nadzo hu tshi itelwa u vhulunga matshilo.

Kha tshifhinga itsi tshi lemeho, nungo dzashu dzothe dzi tea u sedza kha u vhona uri mutakalo na vhutshilo zwo vhulungea, uri ndisedzo ya zwilwa, madji, ndondola mutakalo, vhutsireledzi ha zwa matshilisano na thikhedzo ya tshitzhavha a zwi thithisi.

Kha nyimele idzi dzo kalulaho, sa muvhuso, sa vhathu vhone vhae na tshitzhavha hu do vha na zwifhinga zwine ra khakhela. Musi izwi zwi tshi itea, ri do zwi khakhulula. Fhedzi ri tea u isa phanqa, ri sa lati fulufhelo kana vhufhinduli hashu.

Nyimele ine ra diwana ri khayo i qodha ri na thuthuwedzo na u sa fhela mbilu. I qodha u vha na mbilu yavhuqabu na u fulufhelana vhukati ha vhone, vhadzulapo, muvhuso wawho, na vhukati ha riene vhae.

Liga nga liga la vhusumbedzisi ha u shumisa masiki wa khofheni



Muhasho wa Mutakalo wa Lushaka u themendela uri muthu muñwe na muñwe Afrika Tshipembe a ambare masiki wa khofheni wo itwaho nga labi (une wa qivhiwa sa masiki u si wa zwa mushonga) musi vhe fhetu ha nnyi na nnyi.


Vhañameli vhane vha enda nga dzithekhisi na dziriwe tshaka dza vhuendi ha nnyi na nnyi, khathihi na vhatu vhane vha fhedza tshifhinga vha fhetu hune zwa konđa uri zwa maitele a u vha kule na kule nga tshivhili zwi konadzee, vha khou ṭuñuwedzwa uri vha ambare masiki wa khofheni wo itwaho nga labi.

Mbuelo khulwane ya muñwe na muñwe o ambaraho masiki wa khofheni ndi u fhungudza vhunzhi ha u hołolela tshitzhili tsha Corona (COVID-19) nga avho vho kavhiwaho, nga zwenezwoha, ha vha u fhungudza u phađalala hatsho nga kha marotha.

Vhunga vhañwe vha vhatu vhane vha na tshitzhili tsha Corona vha tshi nga vha vha si na tsumbadwadze kana vha sa qivhiuri vho kavhiwa, muñwe na muñwe u tea u ambara masiki wa khofheni.

Tsiravhulwadze ya mufemo nga masiki ya khofheni yo itwaho nga labi


Masiki dza khofheni dza



labi dzo themendelwa sa tshipida tsha tsiravhu-lwadze ya mufemo kana maitele ane a katela hafhu u hołolela na u atsamulela ngomu ha lukuđavhavha kana kha thishu. Masiki wa khofheni u tea u vala ninga na mulomo tshothe. Masiki dza khofheni dzo songo tsitselwa fhasi musi vha tshi khou amba, u hołola kana

zwanda zwi songo kuna ho. Tshitshavha tshi songo shumisa masiki wa zwa sedzhikhala (mishonga) kana masiki dza u fema dza N-95 ngauri hedzi dzo vhetshelwa vhashumi vha ndondola mutakalo na vhañwe vhafhinduli vha u thoma vha zwa mushonga.

U VHA KULE NA VHAÑWE



Ndeme ya u sa vha tsinitsini na vhañwe

Kha nndwa ya u lwa na tshitzhili tsha COVID-19 tshire tshi a kavhesa, u sa vha tsinitsini na vhañwe ndi zwa ndeme vhukuma kha u thusa u fhelisa phađaladzo ya vhulwadze uvhu u mona na shango.

U sa vha tsinitsini na vhañwe ndi nga ha u sia tshikhala tsha tsireledzeaho vhukati havho na vhañwe tsha hanefha kha mithara mbili uri vha fhungudze u pfukela ha COVID-19.

Maitele aya ndi a ndeme musi ri kati ha dwadze la tshitzhili tsha Corona hune tshitzhili tsha phađalala kana u pfukela u bva kha muthu u ya kha muñwe nga kha marotha a no bva musi muthu o kavhiwaho a tshi atsamula, u hołola kana u amba.

U tevhedzelwa ha u sa vha tsinitsini na vhañwe na nyiledza u bva mahayani Afrika Tshipembe ndi zwa ndeme kha u navhisia mudzenga, hune ha vhonala nga u tsa ha tshivhalo tsha vho kavhiwaho.

Aya maflungo vho qetshedzwa nga Muhasho wa Mutakalo.

Vha shumisa hani masiki wavho wa labi

1. Kha vha shumise masiki wo ḥanžiwaho na u ainiwa.
2. Vha ḥambé zwanda phanda ha musi vha tshi ambara masiki .
3. Vha tshi ambara masiki vha vhone uri tshipida tshone tsho sedzana na tshifhauwo tshavho, vha vhone uri wo vala tshothe ninga na mulomo wavho nga ndila yone.
4. Vha vhofhe thambo murahu ha ḥo-ho yavho, kana arali vha tshi khou shumisa mabannda a ḥekere , vha vhone uri o vhofha a khwaṭha.
5. Vha vhone uri u vha lingana zwavhuđi. Vha u monise u itela u wana hune wa lingana zwavhuđi. Vha songo vhuya vha fara tshipida tsha labi.
6. Musi vho no ambara masiki, VHA SONGO TSHA FARAH TSHIFHAWO TSHAVHO hafhu u swika vha tshi u bvula.
7. Musi vha tshi u bvula, vha vhofhole thambo, vha u petele nneda ngomu nga vhuronwane, vha u fare nga thambo/ḥekere vha u vhee kha khontheina ya u ḥanzwela khayo masiki wa labi.
8. Vha ḥambé zwanda zwavhuđi vha zwi omise phanda ha musi vha tshi ita tshirwe tshithu.
9. Muthu u tea u vha na masiki mibili u itela uri vha tshi kuvha iñwe vha vhe vha na iñwe yo lugelaho u shumisa.
10. Masiki dzo tea u ḥanzwiwa nga tshisibe na madi a u fhisa, dzo ḥukiswe nga vhuronwane na u ainiwa.